



ZIREX-REVIZOR d.o.o.

Kotor

LOKALNI JAVNI EMITER „RADIO BIJELO POLJE“

Bijelo Polje

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA
ZA 2018. GODINU**



ZIREX-REVIZOR d.o.o.

Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

LOKALNI JAVNI EMITER „RADIO BIJELO POLJE“

BIJELO POLJE

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA
ZA 2018. GODINU**

Kotor, Jun 2019. godine

LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE

Bijelo Polje

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2018. GODINU**

S A D R Ž A J

IZJAVA RUKOVODSTVA	Strana 1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 3
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	4
BILANS USPJEHA	5
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA	6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	8 – 18

Kotor, 10.06.2019

IZJAVA RUKOVODSTVA

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje za godinu završenu 31. decembra 2018. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje na dan 31. decembra 2018. godine, rezultata poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike sa sjednica Organa upravljanja za kalendarsku 2018.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmjene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje;
- 7) Proknjižili smo ili objelodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktora

Šef računovodstva

LJE RADIO BIJELO POLJE

BIJELO POLJE

FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2018 GODINU

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UVOD

1. Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje, koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnijih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

ODGOVORNOST RUKOVODSTVA ZA FINANSIJSKE ISKAZE

2. Rukovodstvo LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, i za uspostavljanje i primjenu internih kontrola koje obezbeđuju izradu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze niti da su nastali usljed kriminalnih radnji ili grešaka.

ODGOVORNOST REVIZORA

3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim iskazima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim iskazima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih iskaza, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje. Revizija takođe, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

MIŠLJENJE

4. Po našem mišljenju, finansijski iskazi istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje na dan 31. decembra 2018. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za 2018. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

OSTALA PITANJA

5. Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje skrećemo pažnju na napomenu 8.1. uz finansijske iskaze.

Iskazani gubitak u bilansu stanja na dan 31.12.2018.godine iznosi **444.298 €**, a sastoji se iz gubitka iz ranijih godina u iznosu od 168.731 € i gubitka uvećanog za **275.940 €**. U 2018.godini uočene su određene greške iz ranijeg perioda koje se odnose na nerealnom prikazivanju obaveza prema povjeriocima. Pošto nije bilo moguće identifikovati period u kojem su greške nastale, ove obaveze su knjižene na teret gubitka iz ranijih godina, u skladu sa MRS 8, paragraf 46. S obzirom da su greške iz ranijeg perioda uočene u toku 2018.godine primijenom MRS 8 paragraf 46., ove greške su isključene iz gubitka 2018.godine, i prikazane kao gubitak ranijih godina.

6. Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje skrećemo pažnju na napomenu 20. uz finansijske iskaze.

Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2018.godine iznosi **370.848 €**, a obrtna sredstva **4.046 €**. Kratkoročne obaveze su za **366.802 €** veće od obrtne imovine.

Sposobnost LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

Kotor, 10.06.2019. godine



ZIREX REVIZOR D.O.O.
Zloković Božica
Zloković Božica dipl.ecc
Ovlašćeni revizor
(Licenca br. 051)

BILANS STANJA
NA DAN 31 DECEMBRA 2018. GODINE

(Iznosi u EUR)

Pozicija	Napomena	2018	2017
AKTIVA			
B.STALNA IMOVINA		16.281	27.470
III NEKRETNINE ,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA		16.281	27.470
I.Nekretnine,postrojenja i oprema	3.1;5	16.281	27.470
E.OBRTNA SREDSTVA		4.046	9.489
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA PLASMANI I GOTOVINA		4.046	9.489
I.Potraživanja	3.3;6	2.941	4.275
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	3.4;7	1.105	5.214
F.UKUPNA AKTIVA		20.327	36.959
PASIVA			
A.KAPITAL	8	(350.521)	(82.461)
I. OSNOVNI KAPITAL	8.1	-	86.270
		93.777	-
VI. NERASPOREĐENA DOBIT	8.1		
VII.GUBITAK	8.1	(444.298)	(168.731)
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE		370.848	119.420
I. KRATKOROČNE OBAVEZE		370.848	119.420
3. Obaveze iz poslovanja	3.5;9	35.090	10.174
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	10	335.758	109.246
E.UKUPNA PASIVA		20.327	36.959

U Kotoru
dana 10.06.2019.g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lica

BILANS USPJEHA

NA DAN 31 DECEMBRA 2018. GODINE

Pozicija	Napomena	2018	2017
I. POSLOVNI PRIHODI		183.692	174.370
1. Prihodi od prodaje	3.6;11	7.344	16.370
5. Ostali poslovni prihodi	3.6;12	176.348	158.000
II. POSLOVNI RASHODI		173.698	166.050
2. Troškovi materijala	3.7;13	8.675	10.017
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ost. lični r.	3.8;14	137.298	133.977
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	3.2;15	4.888	5.104
5. Ostali poslovni rashodi	3.9;16	22.837	16.952
A. POSLOVNI REZULTAT (I-II)		9.994	8.320
I. Finansijski prihodi	17	360	-
II. Finansijski rashodi		-	(5.639)
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)		360	(5.639)
II. OSTALI RASHODI	18	(2.847)	(90.941)
C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI		(2.847)	(90.941)
D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA		7.507	(88.260)
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA		7.507	(88.260)
I. NETO REZULTAT		7.507	(88.260)

U Kotoru
dana 10.06.2019.g.Lice odgovorno
Za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

NA DAN 31 DECEMBRA 2018. GODINE

(Iznosi u EUR)

R/br.	Pozicija	2018	2017
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		185.032	174.370
1.Prodaja i primljeni avansi		8.303	-
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		176.729	174.370
II . Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		189.141	171.170
1.Isplate dobavljačima i dati avansi		34.249	39.767
2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi		154.432	131.403
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda		460	-
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)		(4.109)	3.200
D.NETO TOK GOTOVINE		(4.109)	3.200
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA		5.214	2.014
H.GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA		1.105	5.214

U Kotoru
dana 10.06.2019.g.

Lice odgovorno
za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lica

**PREGLED STANJA I PROMJENA NA KAPITALU I REZERVAMA
ZA 2018 GODINU**

	Kapital	Gubitak	Neraspoređena dobit	Ukupno
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stanje 1. januara 2018.godine	86.270	(168.731)	-	(82.461)
Gubitak ranijih godina	-	(275.940)	-	(275.940)
Neraspoređena dobit ranijih godina	-	373	-	373
Ostvarena dobit u 2018.godini	-	-	7.507	7.507
Prenos sa kapitala na neraspoređenu dobit	(86.270)	-	86.270	-
Stanje 31. decembra 2018.godine	-	(444.298)	93.777	(350.521)

U Kotoru
dana 10.06.2019.g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lica

1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST

LOKALNI JAVNI EMITER " RADIO BIJELO POLJE" osnovan je 08.12.1990.godine, u sklopu sa JU informativni centar.

Transformisan je u skladu sa medijskom regulacijom 2003 i 2011 godine.

Centralni registar Privredni sud u Podgorici na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br.6/02 i Sl.list br. 17/07 i 80/08) i člana 2 uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02,43/03, 6/05 i 43/08) rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u LOKALNOG JAVNOG EMITERA " RADIO BIJELO POLJE" broj 1789933 od 30.09.2011.godine donjela je riješenje na osnovu kojeg se registruje promjena pretežne djelatnosti , statuta, adresa člana organa upravljanja, sjedište i adresa, usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti , naziva članova organa upravljanja LOKALNOG JAVNOG EMITERA " RADIO BIJELO POLJE".

Rregistarski broj 8-0009653/004, a PIB je 02014602.

Pretežna djelatnost 6010 –emitovanje radio programa.

Organi upravljanja su:

-Direktor

-Savjet

Savjet čini pet članova, a trenutno Skupština Opštine imenovala je tri člana i to:

Bojana Brajić, ul. Ivana Crnojevića bb, Bijelo Polje

Zdravko Janušević, ul. Živka Žižića bb, Bijelo Polje

Amel Pilić, ul. Rasovska 5, br 8, Bijelo Polje

Ovlašćeni zastupnik Direktor je Dragić Rabrenović, Bijelo Polje

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI

2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

LJE RT BIJELO POLJE, BIJELO POLJE je sastavio finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore (Sl. List RCG br.6/2002, 69/2005, Sl.List CG 80/08 i Sl.list CG 5/11) Zakona o računovodstvu (Sl. List CG br.52/2016 od 09.08.2016) i Zakona o reviziji Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017) koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

2.2. UPOREDNI PODACI

Uporedni podaci za 2017.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2018.godinu.

2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Ustanova nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2018. godinu su sljedeće:

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulatивно otpisuju.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

3.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

LJE RADIO BIJELO POLJE, Bijelo Polje primenjuje amortizaciju na osnovu rezidualne vrijednosti.

3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivni dokaz da Ustanova neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospelja se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Ustanove. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Ustanove. Ustanova priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Ustanova imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Ustanove ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procjene Ustanova zasniva na rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Nabavnu vrijednost prodane robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično. Troškove potrošnog materijala čine : troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja. Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

4. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04, 40/08, 61/13 i 55/16). Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9%.

Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezima na dobit, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

BILANS STANJA

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA

	(Iznosi u EUR)	
	Oprema	Ukupno
<u>Nabavna vrijednost</u>		
Stanje na dan 01.01.2018. god.	27.470	27.470
Povećanje	1.831	1.831
Rashod	(3.467)	(3.467)
	-	
Stanje 31. decembra 2018. godine	25.834	25.834
<u>Ispravka vrijednosti</u>		
Stanje na dan 01.01.2018. god		
Amortizacija tekuće godine	4.888	4.888
Rashod	(750)	(750)
Usaglašavanje (procjena)	5.415	5.415
Stanje na kraju godine	9.553	9.553
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2018. godine	16.281	16.281

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31.12.2017.godine iznosile su 27.470 €.

6. POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Kupci u zemlji	2.741	4.275
Potraživanja iz zajedničkog poslovanja	200	-
Ukupno	2.941	4.275

7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Žiro račun	1078	5.214
	27	
Žiro račun platne kartice		
Ukupno	1.105	5.214

Sredstva su potvrđena izvodima sa žiro računa poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

8. OSNOVNI KAPITAL

Kapital na dan 31.12.2018.godine iznosi (350.521 €)

8.1. NERASPOREĐENA DOBIT/ GUBITAK

Neraspoređena dobit na dan 31.12.2018.godine iznosi 93.777 €.

Gubitak na dan 31.12.2018. godine iznosi 444.298 € (u 2017.godini 168.731 €).

Primjenom MRS 8. paragraf 46. razlika između knjigovodstvenog i stvarnog stanja u obavezama prema povjeriocima Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje je iskazana na teret gubitka iz ranijih godina.

U 2018. godini su uočene određene greške koje se odnose na nerealnom prikazivanju obaveza prema povjeriocima. Naime u poslovnim knjigama su obaveze prema povjeriocima iskazane u manjem iznosu od 275.940 € stvarnog stanja. Kako je nemoguće bilo identifikovati period u kome su greške nastale, to se pristupilo knjiženju (iskazivanju) obaveza pojedinačno prema povjeriocima na teret gubitka iz ranijih godina.

Obzirom da su greške iz ranijeg perioda uočene u toku 2018. godine, primjenom MRS 8. paragraf 46., iste su isključene iz gubitka 2018. godine, a prikazane kao gubitak ranijih godina.

9. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Kratkoročne obaveze iz poslovanja se sastoje od sljedećih

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	35.090	10.174
Ukupno	35.090	10.174

10. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati kako slijedi:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Obaveze za porez na dohodak	10.612	7.415
Obaveze za doprinose na zarade	275.715	44.730
Obaveze za neto zarade	47.792	53.945
Obaveze za prirez	1.639	3.156
Ukupno	335.758	109.246

10.1. Na osnovu usaglašavanja sa Poreskom Upravom, područna jedinica Bijelo Polje utvrđen je poreski dug u iznosu od **298.314 €**. Na osnovu zahtjeva Radio Bijelo Polje odobren je reprogram poreskog duga u iznosu od **298.314 €** sa rokom otplate od 60 mjeseci.

BILANS USPJEHA

11. POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Prihodi od usluga marketinga	7.344	16.370
Ukupno	7.344	16.370

12. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Prihodi od dotacije budžeta Opštine Bjelo Polje	176.348	158.000
Ukupno	176.348	158.000

13. TROŠKOVI MATERIJALA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Troškovi materijala	(1.439)	(1.697)
Troškovi goriva	(1.140)	(1.272)
Troškovi električne energije	(6.096)	(7.048)
Troškovi ostalog materijala	-	-
Ukupno	(8.675)	(10.017)

14. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	(91.899)	(107.958)
Troškovi doprinosa i poreza na zarade i naknade zarada	(22.631)	-
Troškovi za službena putovanja	(4.488)	(7.766)
Ostali lični rashodi	(580)	-
Troškovi naknada članovima Savjeta	-	(7.223)
Troškovi naknada po ugovoru o djelu	(17.700)	(11.030)
Ukupno	(137.298)	(133.977)

15. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Troškovi amortizacije	(4.888)	(5.104)
Ukupno	(4.888)	(5.104)

16. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Troškovi proizvodnih usluga		
Troškovi transportnih usluga	(5.538)	(6.964)
Troškovi usluge održavanja	(1.124)	(433)
Troškovi zakupa	(446)	(2.444)
Troškovi reklame	(760)	(2.645)
Troškovi ostalih usluga	(2.094)	-
	(9.962)	(12.486)
Nematerijalni troškovi		
Troškovi neproizvodnih usluga	(2.864)	(150)
Troškovi reprezentacije	(5.334)	(2.899)
Troškovi platnog prometa	(917)	(561)
Troškovi sponzorstva	-	(150)
Troškovi članarine	(577)	(180)
Troškovi poreza i doprinosa	-	(526)
Ostali nematerijalni troškovi	(2.164)	-
Troškovi osiguranja	(1.019)	-
	(12.875)	(4.466)
Ukupno	(22.837)	(16.952)

17. FINANSIJSKI PRIHOD

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Ostali finansijski prihod	360	-
Ukupno	360	-

18. FINANSIJSKI RASHOD

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Ostali finansijski rashod	(2.717)	(5.639)
Prinudna naplata	(130)	-
Ukupno	(2.847)	-

19. OSTALI RASHODI

	31.decembar 2018.	31.decembar 2017.
Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	-	(90.941)
Ukupno	-	90.941

20. NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA

Gubitak na dan 31.12.2018.godine iznosi **444.298 €**, Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2018.godine iznosi **370.848 €**, a obrtna sredstva **4.046 €**.

Kratkoročne obaveze su za **366.802 €** veće od obrtne imovine.

Sposobnost LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

Mišljenje revizora – strane 2 i 3.